



Crna Gora
Opština Budva

Sekretarijat za komunalno stambene poslove
Trg Sunca broj 3, Budva, Crna Gora, Telefon: +382 33 475 823, www.budva.me

Broj: UPI 07-338/20- 492/1
Budva, 08.06.2020. god.

Sekretarijat za komunalno stambene poslove Opštine Budva, rješavajući po službenoj dužnosti u postupku obračunavanja iznosa i utvrđivanja načina plaćanja troškova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele za stambenu zgradu „DRAŠKOVIĆ“, ul. Masline bb u Budvi (k.p. 1757/2 KO Budva), na osnovu člana 27. stav 1 tačka 10 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“, br. 02/18), člana 20., a u vezi sa članom 16. Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl. list CG“, br. 41/16 i 84/18), člana 18. stav 1 i člana 106. stav 1 Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 20/15, 40/16 i 37/17), **d o n o s i**

R J E Š E N J E

1. **SAVIĆ Đorđije HRANISLAVU**, suvlasniku/ci u obimu prava od 1/2, garažnog mjesta PD 9 (SU), površine 16 m², nestambenog prostora PD 10 (SU), površine 7 m² i stambenog prostora PD 30 (P4), površine 57 m², zgrada 1, na KP 1757/2, upisanog u LN 2414 KO Budva, određuje se mjesečni iznos akontacije za troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova, zajedničkih djelova stambene zgrade i urbanističke parcele, za obim prava od 1/2: **za garažno mjesto PD 9, u iznosu od 0,96 €, za nestambeni prostor PD 10, u iznosu od 0,42 € i za stambeni prostor PD 30, u iznosu od 7,125 €.**
2. Imenovani/na je dužan/na da naknadu za troškove iz stava 1 dispozitiva ovog rješenja plaća , do 15-og u mjesecu, na zajednički račun stambene zgrade "Drašković", broj: **565-6433-91** otvoren kod Lovćen banke. (Instrukcije banke za uplate iz inostranstva: **FIELD 56A:** Swift Address **RZBAATWW**, Raiffeisen bank International AG Vienna, Austria; **FIELD 57A:** Swift Address **LOVBMEPG**, Lovćen banka AD, Bulevar Džordža Vašingtona 56, Podgorica, Montenegro; **FIELD 59:** **IBAN: ME25565005120000057255**, stambena zgrada **DRAŠKOVIĆ**, Masline bb, Budva);
3. Ukoliko imenovani/na utvrđenu naknadu za troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova ne uplati u skladu sa stavom 2. dispozitiva sprovede se postupak naplate u smislu Zakona o izvršenju i obezbjeđenju preko javnog izvršitelja.
4. Pravno dejstvo ovog rješenja prestaje sa promjenom prava svojine/susvojine nad posebnim dijelom objekta, odnosno, promjenom vlasnika/suvlasnika u katastru nepokretnosti ili sa promjenom Odluke o vrijednosti boda/m² za posebne djelove stambene zgrade.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 20. stav 1 i 2, a u vezi sa članom 16. Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl. list CG“, br. 41/16 i 84/18), Sekretarijat za komunalno stambene poslove Opštine Budva, pokrenuo je po službenoj dužnosti postupak obračunavanja iznosa i utvrđivanja načina plaćanja troškova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele za stambenu zgradu „DRAŠKOVIĆ“, ul. Masline bb u Budvi (k.p. 1757/2 KO Budva), upisanu u LN 2414 KO Budva, koja se u Registru stambenih zgrada i njihovih posebnih djelova vodi pod rednim brojem 379.

Uvidom u službenu evidenciju i dokumentaciju kojom raspolaže Sekretarijat za komunalno stambene poslove Opštine Budva, utvrđeno je da je **SAVIĆ Đorđije HRANISLAV**, u katastru nepokretnosti, u LN 2414 KO Budva, upisan/na kao suvlasnik/ca sa obimom prava od 1/2, garažnog mjesta PD 9, u suterenu, površine 16 m², nestambenog prostora PD 10, u suterenu, površine 7 m² i stambenog prostora PD 30, na četvrtom spratu, površine 57 m², u zgradi 1, na KP 1757/2. Imenovani/na je kao suvlasnik/ca navedenih posebnih djelova dužan/na da kao akontaciju za troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi i urbanističkoj parceli mjesečno uplaćuje, do 15-og u mjesecu, na zajednički račun stambene zgrade otvoren kod Lovćen banke, za obim prava od 1/2, za garažno mjesto iznos od 0,96 € ((16 m² x 1/2) x 0,12 €/m²), za nestambeni prostor iznos od 0,42 € ((7 m² x 1/2) x 0,12 €/m²) i za stambeni prostor iznos od 7,125 € ((57 m² x 1/2) x 0,25 €/m²).

Članom 18. Zakona o upravnom postupku propisano je da javnopravni organ o pravu, obavezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari odlučuje rješenjem, a članom 106. stav 1 istog zakona da javnopravni organ može u skraćenom upravnom postupku riješiti upravnu stvar ako se činjenično stanje može utvrditi na osnovu podataka iz službenih evidencija.

Članom 16. stav 1 Zakona o održavanju stambenih zgrada propisano je da troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi i urbanističkoj parceli snose etažni vlasnici srazmjerno učešću neto površine svojih posebnih djelova stambene zgrade, prema stvarnim troškovima, stavom 2 da su etažni vlasnici dužni da, kao akontaciju za troškove iz stava 1 ovog člana uplate mjesečni iznos na zajednički račun zgrade, i to u iznosu od 1 bod/m² neto stambene ili neto površine poslovnog prostora, odnosno 0,5 boda/m² neto površine nestambenog prostora, koji čine: zajednička potkrovlja, perionice, sušionice, hodnici, holovi, podrumi, garaže i garažna mjesta, dok je stavom 3 propisano da vrijednost boda koja ne može biti manja od 0,20 €, utvrđuje skupština etažnih vlasnika. Izuzetno od stava 1 ovog člana korisnik posebnog dijela stambene zgrade snosi troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova stambene zgrade i urbanističke parcele, ako je tu obavezu preuzeo ugovorom o međusobnim pravima i obavezama.

Članom 20. stav 1 Zakona o održavanju stambenih zgrada propisano je da će organ lokalne uprave rješenjem, a u skladu sa odlukom skupštine etažnih vlasnika, obračunati iznos i utvrditi način plaćanja troškova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele.

Skupština etažnih vlasnika stambene zgrade „DRAŠKOVIĆ“, ul. Masline bb u Budvi (MB 11058973), shodno članu 183. stav 1 alineja 7 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima („Sl. list CG“, br. 19/09) odlučila je o vrijednosti boda za akontaciju troškova održavanja stambene zgrade, o čemu je na sjednici održanoj dana 30.10.2019. god. donijela Odluku o otvaranju računa za održavanje zajedničkih djelova stambene zgrade kod Lovćen banke, o mjesečnom plaćanju troškova održavanja zajedničkih djelova stambene zgrade u iznosu od 0,25 €/m² za vlasnike stambenih i poslovnih prostora i u iznosu od 0,12 €/m² za vlasnike nestambenog prostora i odlučila o roku plaćanja istih.

Članom 20. stav 4 Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl. list CG“, br. 41/16) propisano je da je rješenje o obračunatom iznosu i utvrđenom načinu plaćanja troškova održavanja stambene zgrade i urbanističke parcele izvršna isprava u izvršnom postupku. Takođe, članom 18. stav 1 tačka 5) Zakona o izvršenju i obezbjeđenju („Sl. list CG“, br. 36/2011), propisano je da je: “izvršna isprava i druga isprava koja je zakonom određena kao izvršna isprava”.

Na osnovu navedenog riješeno je kao u dispozitivu.

PRAVNI LIJEK:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Budva, preko ovog organa, neposredno ili putem pošte u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba se taksira iznosom od 5,00 €, uplatom na račun Opštine Budva broj: 510-8176777-39.

Dostavljeno:

- Imenovanom/oj
- Upravniku/ci zgrade
- a/a



Ovlašćeno službeno lice
Jelena Lačković

Stanko Čuč